

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Historija b/h/s. jezika

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

5

5. Status nastavnog predmeta: Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema

7. Ograničenja pristupa:

Nema

8. Trajanje / semestar:

1

8

9. Sedmični broj kontakt sati:

9.1. Predavanja:

3

9.2. Auditorne vježbe:

1

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

10. Fakultet:

Filozofski fakultet

11. Odsjek / Studijski program:

Bosanski jezik i književnost

12. Odgovorni nastavnik:

dr.sc. Amira Turbić Hadžagić, vanredni profesor

13. E-mail nastavnika:

amira.turbic@untz.ba

14. Web stranica:

www.ff.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

- prenijeti studentima osnovna znanja iz historije bosanskoga jezika;
- kroz predavanja i vježbe naučiti studente da samostalno prepoznaju, analiziraju te objašnjavaju historijskojezične pojave kroz izravni kontakt s jezičnim činjenicama;
- poboljšati njihove intelektualne vještine u smislu aplikacije stečenih znanja u nastavnom procesu;
- poboljšati njihove komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku;
- osposobiti ih i poboljšati njihove vještine za individualni i timski rad.

16. Ishodi učenja:

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze bit će osposobljeni da:

- prepoznaju i analiziraju bosanske tekstove iz različitih vremenskih odsječaka
- razumiju osnovnu problematiku iz historije bosanskoga jezika, rješavaju probleme različite složenosti individualno i u timu, i prezentiraju ih u pisanom i verbalnom obliku
- koriste dostupnu literaturu vezanu za rješavanje različitih problema ovoga kolegija
- razumiju značaj ovog kursa koji je neophodan za razumijevanje ostalih jezičnih disciplina, te njihov značaj u daljem vlastitom naučnom usavršavanju i pedagoškom radu
- polože završni ispit u prvom ispitnom terminu na kraju semestra

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Periodizacija bosanskoga književnog jezika
Bosanski književni jezik u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća
Razvoj i jezičko-stilske vrijednosti bosanskoga jezika u 20. stoljeću
Historija bosanskih rječnika i gramatika
Novi jezični tokovi bosanskoga jezika
Jezik i pisma
Recentna literatura o bosanskome jeziku

18. Metode učenja:

U cilju efikasnog izvođenja nastave i postizanja postavljenih ciljeva kursa i kompetencija studenata u toku kursa će se koristiti sljedeće metode: predavačka, metoda analize, interpretacije; upotreba kompjutera, LCD projektora i dr.

Sadržaji predavanja i vježbi se izlažu kroz interaktivni pristup što podrazumijeva da studenti mogu diskutirati, međusobno razmjenjivati ideje, učiti jedni od drugih.

Za vrijeme ili nakon predavanja i vježbi, za sve nejasnoće i objašnjenja u vezi istih, nastavnik i asistent su dužni biti na raspolaganju studentima kroz konsultacije, kontakte i podršku.

19. Objašnjenje o provjeri znanja:

Za provjeru usvojenog znanja koristit će se:

- pismena i
- usmena metoda

Pismena metoda obuhvata pismenu provjeru znanja. Provjera znanja će se realizirati kroz pitanja i odgovore iz sadržaja nastavnoga predmeta. Ista će biti obavljena nakon realizacije predviđenih predavanja.

Usmeni dio ispita će se obaviti na osnovu više pitanja iz nastavnoga sadržaja i odgovora studenata u trajanju od 10-15 minuta.

U sklopu predispitnih obaveza studenti će, u toku predavanja, raditi dva (2) kolokvija koji će obuhvatiti određenu tematiku iz sadržaja nastavnoga predmeta, te mogu ostvariti od 0 do 10 bodova. Dalje, za prisustvo predavanjima i vježbama, te kontinuiranu aktivnost i na predavanjima i vježbama u toku cijelog semestra student/studentica može ostvariti od 0 do 15 bodova.

Završni ispit je pismeni i obuhvata obrađenu tematiku sa predavanja i vježbi u toku cijelog semestra. Na završnome pismenom ispitu student može ostvariti od 0 do 25 bodova. Na usmenome dijelu ispita student može ostvariti od 0 do 25 bodova. Nakon predispitnih obaveza, pismenoga i usmenoga dijela ispita odgovorni nastavnik će zajedno sa studentom / studenticom formirati zajedničku ocjenu.

20. Težinski faktor provjere:

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 bodova, te se utvrđuje prema sljedećoj skali:

Obaveze studenata	Bodovi
Prisutnost na predavanjima	10
Prisutnost na vježbama	10
Aktivnost studenta	10
Kolokvij I	10
Kolokvij II	10
Ukupno predispitne obaveze	50
Pismeni ispit	25
Usmeni ispit	25

21. Osnovna literatura:

Dž. Jahić, S. Halilović, I. Palić (2000) Gramatika bosanskoga jezika, Uvodni dio, Zenica.
 Jahić, Dževad (2010) Rječnik bosanskoga jezika, Sarajevo.
 Turbić-Hadžagić, Amira (2011) Bosanični pravni tekstovi u srednjovjekovnoj Bosni, Gradačac.
 Grupa autora (1982) Pisana riječ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo.
 Herta Kuna i dr. (1974) Bosanskohercegovačka književna hrestomatija (knj. I: Starija književnost), Sarajevo.
 Jahić, Dževad (1999) Trilogija o bosanskom jeziku, Sarajevo.
 Smailović, Ismet (1977) Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Sarajevo.
 Škaljić, Abdulah (1973) Rječnik: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo.
 Drkić, Munir, Kalajdzija, Alen (2010) Sehletul-vusul, Omer Hazim Humo. Grafija i leksika Sehletul-vusula, Mostar.
 Turbić Hadžagić, Amira (1999) Duži oblici dativa i lokativa, Didaktički putokazi, Časopis za bosansku nastavu i praksu, Zenica.

22. Internet web reference:**23. U primjeni od akademske godine:**

2015/2016

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

15.07.2015